

Dr.sc. Ramo Isak  
Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
SARAJEVO

Prijedlog 13-03-2020			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02	-02-	029	/20

x7

PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE  
DOM NARODA  
n/r gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Na osnovu člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnosim, radi razmatranja i usvajanja po skraćenom postupku, **PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA.**

Delegat

Dr.sc. Ramo Isak



YANKEE ELECTRIC  
CORPORATION  
NEW HAVEN, CONNECTICUT

YANKEE ELECTRIC CORPORATION			
Product	Quantity	Price	Total

## **RAZLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU**

Budući da se radi o Prijedlogu zakona koji nije složen i opsežan, predlažem da se ovaj zakon razmatra i donese po skraćenom postupku.

**PRIJEDLOG**

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA**

Sarajevo, mart, 2020. godine

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA**

**Član 1.**

U Zakon o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH,“ br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) **u članu 27. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:**

- „(2) Program javne prodaje u postupku male privatizacije obavezno sadrži podatke o:
- imovini koja je predmet prodaje;
  - imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje;
  - potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine;
  - procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih poverilaca iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine;
  - uslovima prodaje;
  - izjave svih založnih poverilaca koji imaju založno pravo na imovini koja je predmet prodaje, da su saglasni sa prodajom založene imovine i namirenjem iz kupoprodajne cijene
  - druge podatke od značaja za prodaju imovine.“

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. mijenja se i glasi:

„(4) Nadležna Agencija za privatizaciju dužna je objaviti prodaju iz člana 26. ovog člana u roku od 60 dana po isteku roka za podnošenje prijave iz stava 1. ovog člana.“

Iza stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Objavu prodaje iz prethodnog stava Agencija je dužna dostaviti svim nadležnim sudskim registrima koji vode upis i evidenciju javnih knjiga o imovini koja je predmet prodaje sa zahtjevom da se u zemljišnim knjigama upiše zabilježba prodaje i koja ima dejstvo prema trećima.“

Dosadašnji stav 2., 3. i 4. postaju stavovi 3., 4. i 6.

**Član 2.**

U članu 28. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:

„(2) Po završetku postupka prodaje imovine, isplate kupoprodajne cijene, ispunjenje obaveza iz programa javne prodaje imovine, odnosno kada su se stekli svi uslovi predviđeni ugovorom o prodaji za prenos vlasništva nad imovinom koja je bila predmet prodaje, Agencija za privatizaciju donosi Uvjerenje o izvršenju obaveza iz Ugovora koje ima snagu izvršne isprave.

„(3) Na osnovu Uvjerenja iz predhodnog stava ovog člana kupac u postupku male privatizacije ima pravo pokrenuti izvršni postupak pred nadležnim sudom.“

### Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI  
PREDSTAVNIČKOG DOMA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Mirsad Zaimović

PREDSJEDAVAJUĆI  
DOMA NARODA  
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Tomislav Martinović

## OBRAZLOŽENJE

### PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

#### I - USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Poglavlju III i IV Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

#### II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG ZAKONA

Važeći zakon nije precizno definisao program javne prodaje, te postoji potreba u Zakonu precizno i jasno definisati koje podatke sadrži program javne prodaje u postupku male privatizacije. Primjena zakona u praksi je pokazala da je neophodno jasnije definisu postupak kupovine imovine u maloj privatizaciji, jer su uglavnom u pitanju nekretnine opterećene založnim pravima povjerilaca. Također, potrebno je obezbijediti zaštitu prava kupca koji kao savjestan kupac plati cijenu te očekuje neometano korištenje imovinom bez tereta. Kao prevenciju raskida ugovora o privatizaciji do kojih dolazi u većini radi kupovine imovine koja je opterećena zakonskim hipotekama i drugim založnim pravima potrebno je usvajanje izmjena zakona, koji će kupcu pružiti zakonski instrument sticanja imovine bez tereta. Predloženo rješenje je u cilju poboljšanja transparentnosti prodaje i zaštite budućeg kupca u postupku male privatizacije.

#### III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

**Članom 1. u članu 27 se dodaju novi stavovi 2. i 5. a postojeći stav 3. koji postaje stav 4. se mijenja.** Važeći zakon nije precizno definisao program javne prodaje te je u novom stavu 2. precizno i jasno definisano koje podatke sadrži program javne prodaje u postupku male privatizacije. Predloženo rješenje je u cilju poboljšanja transparentnosti prodaje i zaštite budućeg kupca. Predložene izmjene jasnije definišu postupak kupovine imovine u maloj privatizaciji jer su uglavnom u pitanju nekretnine opterećene založnim pravom. Na ovaj način omogućuje se kupcu da se upozna sa imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje, sa potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine pravima povjerilaca.

Posebno ističemo prijedlog odredbe kojom založni povjerioci daju izjave da su suglasni sa prodajom i da će se namiriti iz kupoprodajne cijene. Na ovaj način sprečava se da kupac nakon kupovine ima problema sa ulaskom u posjed imovine.

Izmjenom stava 3. koji sada postaje stav 4. također ima za cilj zaštititi kupca od momenta prodaje do momenta ulaska u posjed. Ukoliko se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba prodaje sprječava se da se dok traje prodaja uspostavi novo založno pravo.

**Članom 2. dopunjava se član 28.** Izmjena člana 27. zahtjeva i izmjenu člana 28. Predložena izmjena ide u cilju zaštite prava kupca koji kao savjestan kupac plati cijenu te očekuje neometano korištenje imovinom bez tereta. Naime, predlažemo da ukoliko su založni povjerioci dali svoju saglasnost da će se namiriti iz kupoprodajne cijene samim tim Agencija je dužna izdati uvjerenje o izvršenju obaveza iz Ugovora. Navedeno uvjerenje bi imalo snagu izvršne isprave na osnovu kojeg bi se založni povjerioci odnosno njihova potraživanja brisala iz tereta. Na ovaj način kupac bez dodatnih problema može doći u posjed kupljene imovine.

Kao prevenciju raskida ugovora o privatizaciji do kojih dolazi u većini radi kupovine imovine koja je opterećena zakonskim hipotekama i drugim založnim pravima potrebno je usvajanje izmjena zakona, koji će kupcu pružiti zakonski instrument sticanja imovine bez tereta.

Važno je napomenuti da isto rješenje ima Zakon o privatizaciji Republike Srbije, koji i više i detaljnije određuje način sticanja imovine u privatizaciji.

**Članom 3.** utvrđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

#### **IV FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Budžetu Federacije BiH.